

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od \_\_\_\_\_ 2026. godine, donijela je

**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE PROTIV ONIH KOJI PODRŽAVAJU, OLAKŠAVAJU ILI OMOGUĆAVAJU NASILNA DJELOVANJA HAMASA I PALESTINSKOG ISLAMSKOG DŽIHADA**

**Član 1**

U nazivu Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije protiv onih koji podržavaju, olakšavaju ili omogućavaju nasilna djelovanja Hamasa i Palestinskog islamskog džihada („Službeni list CG”, broj 61/26) riječi: "protiv onih koji podržavaju, olakšavaju ili omogućavaju nasilna djelovanja Hamasa i Palestinskog islamskog džihada" zamjenjuju se riječima: "protiv Hamasa i Palestinskog islamskog džihada i onih koji podržavaju, olakšavaju ili omogućavaju njihova nasilna djelovanja".

**Član 2**

U članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: "2025/85/ZVBP od 13. januara 2025. godine" stavlja se zarez, a riječi: "i 2026/122/ZVBP od 16. januara 2026. godine," zamjenjuju se riječima: "2026/122/ZVBP od 16. januara 2026. godine i 2026/1173/ZVBP od 28. maja 2026. godine,".

U tački 2 poslije riječi: "2024/2465 od 10. septembra 2024. godine" stavlja se zarez, a riječi: "i 2026/123 od 16. januara 2026. godine," zamjenjuju se riječima: "2026/123 od 16. januara 2026. godine, 2026/1174 od 28. maja 2026. godine i 2026/1175 od 28. maja 2026. godine,".

**Član 3**

Član 2 mijenja se i glasi:

“Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024D0385-20260117> od 17. januara 2026. godine, kao i za pristup odluci 2026/1173/ZVBP od 28. maja 2026. godine iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, koja do momenta donošenja ove odluke, nije inkorporirane u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njome mijenja ili dopunjava: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L\\_202601173](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202601173).

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024R0386-20260117> od 17. januara 2026. godine, kao i za pristup regulativama 2026/1174 od 28. maja 2026. godine i 2026/1175 od 28. maja 2026. godine iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, koje do momenta donošenja ove odluke, nijesu inkorporirane u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njima mijenja ili dopunjava: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L\\_202601174#tit\\_1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202601174#tit_1) i [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L\\_202601175](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202601175).”

**Član 4**

Poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

**„Član 3a**

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukom Savjeta Evropske unije 2026/1173/ZVBP od 28. maja 2026. godine i regulativama Evropske unije 2026/1174 od 28. maja 2026. godine i 2026/1175 od 28. maja 2026. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.“

**Član 5**

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

**Broj:** \_\_\_\_\_  
**Podgorica,** \_\_\_\_\_ **2026. godine**

**Vlada Crne Gore**

**Predsjednik,  
mr Milojko Spajić**